

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

## U K A Z

### **O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAKSAMA NA PRISTUP ODREĐENIM USLUGAMA OD OPŠTEG INTERESA I ZA UPOTREBU DUVANSKIH PROIZVODA I ELEKTROAKUSTIČNIH I AKUSTIČNIH UREĐAJA**

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na osmoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 27. decembra 2013. godine.

Broj: 01-1984/2

Podgorica, 30.12.2013.



**PREDSJEDNIK CRNE GORE**

**Filip Vujanović**

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na osmoj šednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 27. decembra 2013. godine, donijela je

## **Z A K O N**

### **O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAKSAMA NA PRISTUP ODREĐENIM USLUGAMA OD OPŠTEG INTERESA I ZA UPOTREBU DUVANSKIH PROIZVODA I ELEKTROAKUSTIČNIH I AKUSTIČNIH UREĐAJA**

#### **Član 1**

U Zakonu o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja ("Službeni list CG", broj 28/12) u članu 1 stav 2 tač. 1, 2 i 3 brišu se.

Dosadašnje tač. 4 i 5 postaju tač. 1 i 2

#### **Član 2**

Član 2 mijenja se i glasi:

„Taksa iz člana 1 stav 2 tačka 1 ovog zakona prihod je budžeta Crne Gore.

Taksa iz člana 1 stav 2 tačka 2 ovog zakona prihod je budžeta jedinice lokalne samouprave.“

#### **Član 3**

Čl. 3, 4 i 5 brišu se.

#### **Član 4**

Čl. 6, 7 i 8 brišu se.

#### **Član 5**

Čl. 9, 10 i 11 brišu se.

#### **Član 6**

U članu 12 riječi: "tačka 4" zamjenjuju se riječima: "tačka 1", a riječi: "upotrebu duvanskih proizvoda" zamjenjuju se riječima: "obavljanje ugostiteljske djelatnosti."

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"U ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge smještaja taksa iz stava 1 ovog člana plaća se na prostor u kojem se priprema i služi hrana, piće i napici."

#### **Član 7**

U članu 13 riječi: "upotrebu duvanskih proizvoda" zamjenjuju se riječima: "obavljanje ugostiteljske djelatnosti".

### **Član 8**

Naslov iznad člana 14 i član 14 mijenjaju se i glase:

### **„ Obaveza obračunavanja, plaćanja i obavještanja**

### **Član 14**

Visinu takse iz člana 13 ovog zakona obračunava i plaća vlasnik, odnosno korisnik ugostiteljskog objekta.

Obveznik iz stava 1 ovog člana koji koristi objekat za upotrebu duvanskih proizvoda dužan je da nadležnom poreskom organu (u daljem tekstu: poreski organ) podnese obračun takse iz člana 13 ovog zakona na propisanom obrascu.

Poreski organ, na osnovu primljenog obrasca iz stava 2 ovog člana, upisuje vlasnika, odnosno korisnika ugostiteljskog objekta u evidenciju obveznika takse za upotrebu duvanskih proizvoda u ugostiteljskom objektu.

Obrazac iz stava 2 ovog člana, koji je ovjeren od strane poreskog organa, predstavlja dokaz da se ugostiteljski objekat koristi kao objekat za upotrebu duvanskih proizvoda.

Obveznik iz stava 1 ovog člana podnosi poreskom organu obrazac iz stava 2 ovog člana do 15. januara tekuće godine.

Vlasnik, odnosno korisnik ugostiteljskog objekta, koji objekat ne koristi za upotrebu duvanskih proizvoda, dužan je da o tome obavijesti poreski organ do 15. januara tekuće godine.

U slučaju da vlasnik, odnosno korisnik objekta, ne obavijesti poreski organ shodno stavu 6 ovog člana, smatraće se obveznikom takse u smislu stava 1 ovog člana.

Vlasnik, odnosno korisnik objekta, koji tokom godine otpočne sa upotrebom duvanskih proizvoda u ugostiteljskom objektu, dužan je poreskom organu podnijeti obrazac iz stava 2 ovog člana u roku od pet dana od dana otpočinjanja korišćenja objekta za upotrebu duvanskih proizvoda.

Uz obrazac iz stava 2 ovog člana podnosi se i dokaz o kvadraturi ugostiteljskog objekta, posjedovni list ili odobrenje za rad od nadležnog organa lokalne uprave.

Obveznik iz stava 1 ovog člana plaća taksu iz člana 13 ovog zakona do kraja narednog mjeseca za prethodni kvartal.”

### **Član 9**

U čl. 15 i 16 riječi: “tačka 5” zamjenjuju se riječima: “tačka 2”.

### **Član 10**

U članu 18 stav 1 mijenja se i glasi:

“Oblik i sadržinu obrasca iz člana 14 stav 2 i člana 17 stav 3 ovog zakona propisuje Ministarstvo”.

### **Član 11**

U članu 19 stav 2 riječi: “tačka 5” zamjenjuju se riječima: “tačka 2”.

### **Član 12**

U članu 20 stav 1 tač. 1, 2 i 3 brišu se.

Dosadašnja tačka 4 postaje tačka 1.

**Član 13**

U članu 21 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:  
"2) ne podnese obračun takse ili ne obavijesti poreski organ u skladu sa članom 14 st. 2 i 6 ovog zakona (član 14 st. 2 i 6)."

**Član 14**

U članu 24 st. 1 i 2 riječi: "do 1. januara 2014. godine" zamjenjuju se riječima: "do 1. januara 2015.godine".

**Član 15**

Poslije člana 24 dodaje se novi član koji glasi:

**„Član 24a**

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Uredba o načinu ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja takse na tarifno brojilo („Službeni list CG“, broj 44/12)."

**Član 16**

U članu 25 riječi: "do 1. januara 2014. godine" zamjenjuju se riječima: "do 1. januara 2015. godine".

**Član 17**

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom listu Crne Gore», a primjenjivaće se od 1. januara 2014. godine.

Broj 16-03/13-6/13  
EPA 357 XXV  
Podgorica, 27.decembar 2013. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 25. SAZIVA

PREDSEDNIK

Ranko Krivokapić

